

Buku Daniel - Nombor Lapan Puluh Tiga

Meloko e Menè ya Boadventista ba Laodikia: Kobuka Mpo na Kososola Makambo ya Mabe Oyo Ezali Kokóma Makasi Koleka

Jeff Pippenger

2024-02-16

Ezekiel sima asotwe, da akyiwadee anan a ereko so aye kese e adi, a egyina ho ma Laodikeafos Adventism awo o ntoatoaso anan no. Atuatew a esii wo 1863 no, maa woyee Habakkuk mpon pono mmienno no ho atoro adee, sedee Aaron nso yee atoro ahooyaw honi bi no, bere potee a Onyankopon de Mmaranssem Du no mpon pono mmienno no rema Mose no, denam ne sika nantwie ba no so. Bere a Laodikeafos Adventism fii ase e yee adwuma a eyi mfitiasee nokwasem no fi ho, sedee wogyina ho ma no wo William Miller dae no mu no, awo o ntoatoaso a edi kan no mpanimfo o no fii ase e poaa Bible no tumi, na afei Nkomhye Honhom no nso. Na atuatew no anyini adu baabi a Kellogg ne honhom mu nnaadaa (pantheism) baa won abakosem mu ansa na 1888 reba no.

Pada pemberontakan tahun 1888, spiritualisme yang dilambangkan oleh kamar-kamar ukiran dalam Yehezkiel mencapai suatu titik di mana para utusan Minneapolis, nabi perempuan itu, bahkan Roh Kudus sendiri, ditolak.

“Bo rona mo maitemogelong a rona gore fa Morena a romela marang a lesedi go tswa mo mojakong o o bulegileng wa selegelo go ya kwa bathong ba Gagwe, Satane o tsosa megopolo ya ba le bantsi. Mme bokhutlo ga bo ise bo fitlhe. Go tla nna le ba ba tla ganetsang lesedi mme ba gatelele ba Modimo a ba dirileng ditsela tsa Gagwe tsa go itsise lesedi. Dilo tsa semowa ga di lemogiwe ka semowa. Balebedi ga ba a tsamaya ka lobelo lo lo tshwanang le go bulega ga tlhokomelo ya Modimo, mme molaetsa wa nnete o o rometsweng go tswa legodimong le barongwa ba one ba nyadiwa.

“Go tla tswa mo kopanong e banna ba ba ipolelang gore ba itse boammaaruri, ba ntse ba kgobokanya mo meoyeng ya bone diaparo tse di sa logwang mo serogong sa legodimo. Mowa o ba o amogetseng fano o tla tsamaya nabo. Ke roroma ka ntlha ya isagwe ya tiro ya rona. Ba ba sa ineeleng mo lefelong leno bosuping jo Modimo o bo neileng ba tla lwa le bakaulengwe ba bone ba Modimo a ba dirisang. Ba tla dira gore go nne thata thata, fa dikabelo di tla tla tse mo go tsone ba ka tsweleng pele le go ya kwa pele ka mofuta o o tshwanang wa ntwana o ba kileng ba o dira go fitlha jaanong. Banna bano ba tla nna le dikabelo tsa go kgona go tlhomamisiwa gore ba ntse ba lwantsha Mowa o o Boitshepo wa Modimo. Bangwe ba tla tlhomamisiwa; ba bangwe ba tla ngaparela mowa wa bone ka thata. Ga ba kitla ba swela boithati mme ba letle Morena Jesu go tsena mo dipelong tsa bone. Ba tla tsiediwa go feta le go feta go fitlha ba sa tlhole ba kgona go lemoga boammaaruri le tshiamo. Ba tla, ba le ka fa tlase ga mowa o mongwe, batla go baya mo tirong popego e Modimo a se kitlang a e amogela; mme ba tla leka go bontsha ditshupo tsa Satane ka go tsaya taolo ya megopolo ya batho mme ka jalo ba laole tiro le sesosa sa Modimo.”

1888 年之后,怀爱伦姊妹“为”上帝教会与圣工的“前途战兢”。她看见,那次大会必将在作为老底嘉复临信徒领袖的人中间引发持续不断的属灵争战;而关于“常献的燔祭”的争论,便证明她的预言确实应验在那一代人身上。那时,有些人因不肯“顺服上帝所赐的证据”,以证实那“从天上来的信息和使者”,于是展开争战;这些人所攻击的,乃是“上帝的圣灵”。第二代人亲眼看见,出版社与疗养院在上帝审判之火中焚毁殆尽。

“Pada pagi ini saya terdorong untuk berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menuntun semua yang berhubungan dengan kantor Review and Herald untuk mengadakan penyelidikan yang tekun, supaya mereka dapat melihat dalam hal apa mereka telah mengabaikan banyak pekabaran yang telah Allah berikan.

“Ko General Conference, a ɔyee wɔ Battle Creek wɔ afe 1901 mu no, Awurade maa Ne nkurofo adanse se na ɔrefre wɔn aba nsakrae mu. Wɔde fɔɔ wɔn adwene, na wɔkaa wɔn koma; nanso wɔanyɛ adwuma a edi mu. Se anka saa bere no akoma a apirim no abubu wɔn ho wɔ ahonu anim mbelemɔw wɔ Onyankopɔn anim a, anka wɔahu Onyankopɔn tumi no da adi kese biako a wɔahu da. Nanso wɔamfa anuonyam amma Onyankopɔn. Wɔantie Ne Honhom no

adanse ahorow no. Mmarima no antetew wɔn ho amfi nneyee a na eko tia nokware ne trenee nnyinasosem no pefee, a ese se wɔkora so bere nyinaa wɔ Awurade adwuma no mu.

“Ekaɲeɲ laa tu Ephesus ak ekaɲeɲ laa tu Sardis e siigea sii kayie n gireta ne ke ne tama inikaanup oponi aing’uaa ene kedae naake emameyu ntunganak Kishe. ‘Sulaki engeloɪ e kanisa e Ephesus: Ne ke ena pee Yesu olotu enkeju e naudo naipirta nabo ong’uan, o metabaiki atua enkiteng’ena nabo ong’uan na sidai olgol: Ayiolo isiaitin ino, o eng’oru ino, o esipata ino, o kuna ening’uaata menye itoduua iltung’ana le nkitok; o tining’o iloo pooki lejo kejo ilasakutak, ne meeta, o tanya ilaleiyanak; o kitoduua, o meeta esipata, o aing’oru te nkarna ai, o meisikong’. Kake atii ena aainosho kunaing’ueniyie, amu itanya enyoroto ino ooiteru. Entoki, indim ajo aa enena tenaanya; o entadou, o ing’or ilasata looiteru; meeta nanu adou atua kunaing’ueniyie katukul, o aripu enkiteng’ena ino te sipata enaaki, matayiolo tenkaraki metadou.’ Embolunoto 2:1–5.”

““லவோதிக்கயோ சபையின் துதன்க்குச் எழுதவாயாக: தவேனடயை ஏழு ஆவிகளையும் ஏழு நட்சத்திரங்களையும் கொண்டிருப்பவர் உரணக்கிறதாவது: உன் கிரியைகளை நான் அறிவனே; நீ உயிரோடிருக்கிறாய் என்று ஒரு பதர் உணக்கிருக்கிறது, ஆனாலும் நீ இறந்தவனாய் இருக்கிறாய். விழித்திருந்த, மீதமள்ளவகையையும் மரணிக்கத் தயாராயிருக்கிறவகையையும் பலப்படுத்த; ஏனெனில் உன் கிரியைகள் என் தவேன்க்கு மன்பாக பூரணமானவகையாய் நான் காணவில்லை. ஆகையால், நீ எப்படிப் பெற்றுக்கொண்டாய், எப்படிக் கட்டாய் என்பதை நினைவுகூர்ந்து, அதைக் கைக்கொண்டு, மனந்திரும்பு. ஆகையால் நீ விழித்திருக்காவிட்டால், நான் திரடனடைப்போல உன்மலே வரவனே; நான் எந்த வளேயையில் உன்மலே வரவனே என்பதை நீ அறியமாட்டாய்.’ வளெரிப்படுத்தின விசேஷம் 3:1–3.”

“Re bona phethagatšo ya ditemošo tše. Ga go na nako yeo Mangwalo a kilego a phethagatšwa ka go tia go feta ge tše di phethagatšwa.”

“Batho ba ka emisa meaho e hahiloeng ka hloko e khōlō, e sa cheng mollong, empa ho ama hanngoe feela ha letsoho la Molimo, tlhase e le ’ngoe e tsoang leholimong, ho tla felisa setšabelo se seng le se seng.

“ሰባት ምክር የሚቀርብ ነገር ካለኝ ተጠይቄአለሁ። በBattle Creek ላይ ተገብጠው የነበረው የእሳት ሰይፍ እንዳይወድቅ ተስፋ በማድረግ፣ እግዚአብሔር የሰጠኝን ምክር አስቀድሜ ሰጥቻለሁ። አሁን ግን የፈራሁት ነገር መጥቶአል—የReview and Herald እንፃ መቃጠሉ የሚነገር ወሬ። ይህ ወሬ በደረሰኝ ጊዜ ምንም ድንጋጤ አልተሰማኝም፣ የምናገረውም ቃል አልነበረኝም። ከጊዜ ወደ ጊዜ በማስጠንቀቂያ የተናገርሁት ነገር ሰሚዎቼን ከሚደንደን በቀር ምንም ፍሬ አላፈራም፤ አሁንም ማለት የምቻለው ይህን ብቻ ነው፤ ይህ መቅሰፍት እንዲመጥ አስፈላጊ መሆኑ እጅግ አሳዝኖኛል፤ እጅግ፣ እጅግ አዝኛለሁ። በቂ ብርሃን ተሰጥቶ ነበር። በእርሱ መሠረት ተግባር ቢደረግ ኖሮ፣ ተጫማሪ ብርሃን አያስፈልግም ነበር።”

Testimonies, volume 8, 97–99.

Moloko wa bobedi wa Bo-Adventist e ne e se phenyo, mme mo tiragatsong ya Esekiele kgaolo ya robedi, botlhokafatso bo ne jwa tswelala fela bo totafala.

[illegible]

Pemberontakan tahun 1888 menghasilkan peningkatan pemberontakan yang menyaksikan campur tangan langsung Allah ke dalam sejarah Adventisme Laodikia ketika Ia membakar pekerjaan penerbitan dan pekerjaan kesehatan. Namun, penghakiman-penghakiman langsung itu tidak menghalangi pemberontakan yang sedang berlangsung. Pada tahun 1919, diadakan sebuah Konferensi Alkitab, di mana salah satu pemberontak utama dari generasi kedua, William Warren Prescott, teolog yang dididik di universitas-universitas Protestanisme murtad, menjadi pemimpin utama dalam mendorong pandangan Iblis yang menyatakan bahwa “yang sehari-hari” melambangkan pekerjaan Kristus di tempat kudus, dan ia menyampaikan serangkaian presentasi.

Ang aklat ay kumakatawan sa ibang ebanghelyo kaysa sa ebanghelyong Millerita ng Habakuk kabanata dalawa, at ipinababatid sa atin ni Pablo na ang ibang ebanghelyo ay hindi ebanghelyo sa

anuman.

Ndzi hlamala leswaku hi ku hatlisa swinene mi hambukile eka loyi a mi vitaneke eka tintswalo ta Kriste, mi ya eka evhangeli rin'wana; leri nga riki rin'wana hakunene; kambe ku ni van'wana lava mi karhataka, naswona va navela ku soholota Evhangeli ya Kriste. Kambe hambiloko a ku ri hina, kumbe ntsuni leyi humaka etilweni, leyi mi chumayelaka evhangeli rin'wana ku tlula leri hi ri chumayeke eka n'wina, a a rhukaniwe. Tanihi leswi hi swi vuleke emahlweni, ndzi tlhela ndzi swi vula sweswi: Loko munhu un'wana a mi chumayela evhangeli rin'wana ku tlula leri mi ri amukeleke, a a rhukaniwe. Vagalatiya 1:6–9.

ਤਮੂਜ਼ ਲਈ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਿਕੀਏਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਘਣਿਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵੈਂਟਵਾਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਮੂਜ਼ ਇੱਕ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆਈ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਰਵਰਤਾ ਅਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਮੂਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਮੂਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਮੁਰਝਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਮੂਜ਼ ਲਈ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ-ਰਸਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਮੂਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਲਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।

Kumla kwa ajili ya Tammuzi kunawakilisha ujumbe wa mvua ya mwisho wa uongo, jambo ambalo ndilo lililowakilishwa na injili ya W. W. Prescott. Kuondolewa kwa msingi wa kinabii, kulikokuanza katika uasi wa mwaka 1863, kulifikia hatua mnamo 1919, ambayo ndani yake Uadventista wa Laodikia uliiruhusu injili ya uongo kusimikwa. Injili hiyo ya uongo ilijengwa kikamilifu juu ya mbinu ya Uprotestanti ulioasi. Mbunifu wake wa awali alikuwa W. W. Prescott, na kama ilivyokuwa kwa William Miller, injili ya watu hao wawili ilitegemea uelewa wao wa msingi wa “the daily,” katika kitabu cha Danieli. Injili zote mbili zinawakilishwa katika kifungu cha 2 Wathesalonike ambamo Miller aligundua kwa mara ya kwanza kwamba “the daily,” iliwakilisha upagani. Katika kifungu hicho kuna jamii inayowakilishwa na Miller, wanaoukubali ukweli uliowasilishwa na Paulo, na jamii nyingine wasio na kuipenda kweli.

'Nix nzinzi mchinyengu chaumaliro, chochimiririka na Miller, “chivwa” ni kupokera vula yaumaliro, ndipo nzinzi yina, yochimiririka na Prescott, yipokera kupusikika kwakukulu. Kupusikika kwakukulu uku uko apokera kwayimilira pa uthenga wauneneska wautesi, uwo uli uthenga wauneneska yayi nadi, ndipo uku kuzindikiriska uthenga wautesi wa vula yaumaliro. Ntheura, chinthu chachitatu chakunyansa cha mu Ezekieli ni anthukazi (mipingo ya Adventism ya Laodikea), kulirira Tamuzi. Misodzi yawo ya mu nyengo ya chihanya (vula), yikeneranga kupambika vipasi vya vuna.

Kulekana pakati pa mitundu iwiri ya uthenga wa mvula ya m'mapeto kwafalikira m'Baibulo ndi m'Mzimu wa Ulosi. Baibulo limasonyeza mobwerezabwereza kuti mvula imakanizidwa kwa anthu osamvera.

Ba re, Ge monna a ka leleka mosadi wa gagwe, mme a tsamaya a mo tlogela, a ya go nna wa monna yo mongwe, a o tla boela gape kwa go ene? A lefatshe leo ga le kitla le leswafadiwa

thata? Mme wena o dirile boaka le baratiwa ba le bantsi; le fa go ntse jalo boela gape kwa go nna, go bua Jehofa. Tsholetsa matlho a gago o lebe kwa mafelong a a kwa godimo, o bone fa e le kae mo o sa robalang le bone gone. Mo ditseleng o ba letetse, jaaka Moarabia mo nageng; mme o leswafaditse lefatshe ka boaka jwa gago le ka bosula jwa gago. Ke gone dipula di ileng tsa thibelwa, mme ga nna le pula ya morago; mme o ne o na le phatla ya seaka, wa gana go tlhabiwa ke ditlhong. Jeremiah 3:1-3.

ផល្លរអាដរនេទីសឡាវឌីកហោនចាប់ផ្តើមបុរេវិវត្តកម្មអំពីជិតកុបតំនលើឆ្នាំ 1863

ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមក ភូលៀងបានត្រូវទប់ទុក។

ពួកគេបង្កើនមិនព្រមខុសគ្នាអង្រែនិងចំពោះការបះបោរបស់ខ្មែរឡើយ

ហើយការខ្វះការបន្ទាបខ្មែរនេះបង្កកើតឲ្យមានថ្នាក់សាសនាសុភវិតស្វយា

ហើយសុភវិតស្វយានព្រះគម្ពីរពុទ្ធករណគឺសម្មតចេហ៍។ ជំនាន់ទីបី គឺជាកន្លងដៃស្រីចុះ

ចាកចុងក្រោយនៃការរៀបចំឲ្យក្រុមបង្កើនបង្កប់នូវសញ្ញាសាសនាសុភវិតស្វយានក្រុមរៀប

ម ត្រូវបានបំពេញសម្រេច។ ការរៀបចំសម្រាប់ជំនាន់ទីបួន

ត្រូវបានបំពេញសម្រេចនៅក្នុងជំនាន់ទីបី

ដោយសារព្រះសាសនាដែលក្រុមអំពីភូលៀងចុងក្រោយ។ ដូចនឹងការបះបោរនៃឆ្នាំ 1863

និងការបះបោរនៃឆ្នាំ 1888 ការបះបោរនៃឆ្នាំ 1919 ត្រូវបានគម្ពីរមហាប្បដិសន្ធិ 11

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2001 ដុំបំផ្លាញពេលវេលាអនាគតនៃក្រុមរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាស្ថាបនាពេលវេលានោះ

ទេវតាមានប្រទេសភាពនៃវិវរណៈជំពូក 18 បានចុះមក

ហើយភូលៀងចុងក្រោយនៃពិភពលោកបានចាប់ផ្តើម។

“Hujan akhir akan tercurah ke atas umat Tuhan. Seorang malaikat yang perkasa akan turun dari surga, dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaannya.” Review and Herald, 21 April 1891.

Ha letša la morago le thoma, banna ba bogologolo ba Adventisme ya Laodicea ba ka se le lemoge e le letša la morago, gobane ba be ba rutetšwe thuto ya maaka ya letša la morago, yeo e emetšwego ke Hesechiele e le basadi ba llelago Tammuze, gomme ka tšhomišo e le molaetša wa khutšo le polokego.

“Харин өөрт нь өгөгдсөн гэрэлд нийцүүлэн амьдарч буй хүмүүс л илүү агуу гэрлийг хүлээн авна. Хэрэв бид идэвхтэй христиан ариун чанаруудыг амьдралдаа өдөр бүр улам бүр илэрхийлэн хэрэгжүүлэхэд урагшлахгүй бол, хожмын бороонд илрэх Ариун Сүнсний илрэлийг танин мэдэхгүй. Тэр нь бидний эргэн тойрон дахь зүрх сэтгэлүүд дээр бууж байж болох ч, бид түүнийг ялган мэдрэх ч үгүй, хүлээн авах ч үгүй.” Testimonies to Ministers, 507.

E ne e le ntho e sa khoneheng hore bahlokomeli ba sechaba ba lemohe ho fihla ha pula ea morao, hobane evangeli ea bona ea bohata ea pula ea morao ea bohata e ne e latola monyetla oa pontšo efe kapa efe ea matla a Molimo joalokaha a kile a bonahala mehleng ea pele.

“‘티앙’(교회들) 안에 ‘아숨웅 가시’나 ‘다한 니푸’드 나 이로하’나 다 하나님! 아힘’의 나타남이 있게 될 것이다. 그러나 주님 앞에서 스스로를 낮추지 아니하고, 자복과 회개로 마음의 문을 열지 아니한 자들에게는 그것이 임하지 않을 것이다. 온 땅을 하나님의 영광으로 밝히는 그 권능의 나타남 가운데서, 그들은 다만 자기들의 눈먼 가운데 위험하다고 생각하는 어떤 것, 자기들의 두려움을 일으킬 어떤 것만을 보게 될

것이며, 그것을 대적하려고 스스로를 굳게 세울 것이다. 주님께서 그들의 생각과 기대에 따라 일하지 아니하시므로, 그들은 그 일을 대적할 것이다. '왜,' 하고 그들은 말한다. '우리가 이 일을 여러 해 동안 해 왔는데, 어찌 하나님의 성령을 알지 못하겠는가?'—이는 그들이 하나님의 기별들의 경고와 간청에 응답하지 아니하고, 끈질기게 '나는 부자라, 재물이 풍부하여 부족한 것이 없다고 말하였기 때문이다. 재능과 오랜 경험이 사람들을 빛의 통로가 되게 하지는 못할 것이다. 그들이 의의 태양의 밝은 광선 아래 자신을 두고, 성령의 부여하심으로 부르심을 받고, 택하심을 입고, 준비되지 아니한다면 그러하다. 거룩한 것들을 다루는 사람들이 하나님의 능하신 손 아래 스스로를 낮출 때, 주께서 그들을 높이실 것이다. 그분께서는 그들을 분별력이 있는 사람들—그의 성령의 은혜로 부요한 사람들—이 되게 하실 것이다. 그들의 강하고 이기적인 성품의 특성, 그들의 완고함은 세상의 빛으로부터 비치는 빛 가운데서 드러나게 될 것이다. '내가 네게 속히 임하여, 네가 회개하지 아니하면 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라.' 만일 너희가 온 마음으로 주를 찾으면, 그분께서 너희에게 발견되실 것이다." Review and Herald, December 23, 1890.

Baokameli ya Esekiele mokapo ya mwambe, bandimaki nsango malamamu ya kimia mpe bokengi na mobu 1919, mpe ntango mokolo ya zomi na moko ya Sanza ya libwa, 2001 ekomaki, mbuma ya botomboki wana oyo ezalaki kobakisama emonisamaki na kozanga na bango koyeba boyei ya mbula ya nsuka. Na lisolo oyo ebandaki na ntango ya nsuka na 1989, Nzambe azongelaki mouvement ya ba Millerite kino na mokanda mpenza. Miller azalaki elembo ya Eliya, mpe Eliya ayebisaki Ahaba na makasi nyonso ete mbula ekozala te, longola kaka na liloba ya Eliya.

Kita akan melanjutkan pertimbangan kita mengenai generasi ketiga Adventisme dalam artikel yang seterusnya.

“Ngwatoñtòm mn'yoŋ mnà shie nne mbet mfaŋ yoŋ mo òbər ò nyɛ mbet mnà mfər míméne mnà mbet mnà bese ba bé, bə kà tɔgɔlɔ Mbət Mfɔn mnà Ñzàm. Ñkómna a kóm mfer bá ba a yi mnà bɔŋ bə tɛ bífɔŋ bì mbòl mnà mìnɔŋ ma bé: ‘Ñsàŋane ñyoŋ nyə a ma ñlɔŋ mbɔŋ, ñnɔŋane mfɔŋ: disegə mbɔŋ mnà mɔŋ wàn wàn, ñne ñyoŋ ò yoŋ, ñne ñwɔŋ ò yoŋ mbɔŋ; bòlane mbɔŋ mbə mbək, mbə mìnɔŋ, bisegə, bəñ bitəl, ñbet bəñ; ndè ñse ké kɔŋa òsɔŋ mnà wàn wàn a yi mnà a tɔgɔl; ñtɔŋane mbɔŋ mnà Ñdzɔŋ Mbət Wam.’ Ñne bə tɔŋa mbɔŋ mnà betɔgɔl bə mbək bá ba bé yi ñsɔŋ Ñdzɔŋ.”

“Mona re bona gore kereke—sehalalelo sa Morena—e bile ya pele go utlwa kotlo ya bogale bja Modimo. Banna ba bagolo, bona bao Modimo a bego a ba file seetša se segolo gomme ba eme bjalo ka baleti ba dikgahlego tša semoya tša setšhaba, ba ile ba eka boikarabelo bja bona. Ba tšere maemo a gore ga se ra swanela go letela mehlolo le ponagatšo e kgethegilego ya maatla a Modimo bjalo ka mehleng ya pele. Dinako di fetogile. Mantšu a a tiiša go se dumele ga bona, gomme ba re: Morena a ka se dire botse, le gona a ka se dire bobé. O na le kgaugeto kudu go ka etela setšhaba sa Gagwe ka kahlolo. Ka fao ‘Khutšo le polokego’ ke sello sa banna bao ba ka se sa tsogego ba phagamiša lentšu la bona bjalo ka phalafala go bontšha setšhaba sa Modimo dikarogo tša sona le ba ntlo ya Jakobo dibe tša bona. Dimpša tše di homotšego tšeo di sa nyakego go lla ke tšona tše di kwago tefetšo ya toka ya Modimo yo a kgopišitšwego. Banna, basetsana, le bana ba banyenyane ka moka ba hwa gotee.”

“Makabom a ba ba boikanyo ba ba ikanyegang ba neng ba fegelwa le go lela ka ntlha ya one e ne e le fela a ba ka lemogiwang ke matlho a batho ba ba lekanyeditsweng; mme dibe tse di bosula thata, tse di neng di tsosa lefufa la Modimo yo o itshekileng e bile a le boitshepo, di ne di sa senolwa. Motlhotlhomisi yo Mogolo wa dipelo o itse boleo bongwe le bongwe jo bo dirilweng mo sephiring ke badiri ba tshiamololo. Batho bano ba simolola go ikutlwa ba sireletsegile mo tsietsona ya bone, mme ka ntlha ya bopelotelele jwa Gagwe ba re Morena ga a bone, mme morago ba dira jaaka e kete O tlogetse lefatshe. Mme O tla senola boitimokanyi jwa bone, a bo a tshwanetse go bulela ba bangwe tsotlhe tsotlhe dibe tseo ba neng ba di fitlha ka kelotlhoko e kgolo.”

“Tiada keunggulan pangkat, martabat, atau hikmat duniawi, tiada kedudukan dalam jawatan suci, yang akan memelihara manusia daripada mengorbankan prinsip apabila mereka dibiarkan kepada hati mereka sendiri yang penuh tipu daya. Mereka yang telah dianggap layak dan benar ternyata menjadi pemimpin utama dalam kemurtadan serta teladan dalam sikap tidak peduli dan dalam penyalahgunaan kemurahan Allah. Jalan kefasikan mereka tidak akan ditanggung-Nya lagi, dan dalam murka-Nya Dia memperlakukan mereka tanpa belas kasihan.

“Tuhan dengan berat hati menarik kehadiran-Nya dari mereka yang telah diberkati dengan terang yang besar dan yang telah merasakan kuasa firman dalam melayani orang lain. Mereka dahulu adalah hamba-hamba-Nya yang setia, yang dikaruniai kehadiran dan tuntunan-Nya; tetapi mereka telah menyimpang dari-Nya dan menuntun orang lain ke dalam kesesatan, dan oleh sebab itu mereka berada di bawah murka ilahi.” Testimonies, jilid 5, 211, 212.